

GRADSKA BIBLIOTEKA
JURAJ ŠIBENIK
SIBENIK
NAUČNI ODSJEK

B. 78. - U Zadru, Srijeda 29 Rujna 1917.

N. 78. - Zara, Sabato 29 Settembre 1917.

Cijena je za godinu Objavitelju Dalmatinskomu i Smotri Dalmatinskoj za Austro-Ugarsko Kr. 12.-; samom Objavitelju Dalmatinskomu Kr. 6.-; samoj Smotri Dalmatinskoj Kr. 8.-. Na polugodište i na tri mjeseca suodmerno. Pojedini brojevi Objavitelja Dalmatinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre Dalmatinske 10 para. Zastarjeli brojevi 20 para.



Pratnja za predbrojbu, uz koja nema dotičnih svota, ne će se ni u kakav obzir uzeti; pitanja za vrste uz koja nema prilodne pretplate, biti će povraćena. - Pretplate se šalju poštanskim naputnicama. - Rukopisi se ne vraćaju. - Neplaćena se pisma ne primaju.

Prezzo d'associazione per un anno: Dell'Avvisatore Dalmato e la Rassegna Dalmata per la Monarchia A-U. Cor. 12.-; per l'Avvisatore Dalmato soltanto Cor. 6.-; per la Rassegna Dalmata soltanto Cor. 8.-. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo numero dell'Avvisatore Dalmato cent. 10. Un singolo numero della Rassegna Dalmata cent. 10. Numeri arretrati cent. 20.

Domande di abbonamento senza il relativo importo non vengono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un'anticipazione corrispondente vengono restituite. - Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. - Manoscritti non si restituiscono. - Lettere non affrancate si respingono.

Corrispondenze e denari da indirizzarsi all'Ufficio dell'Avvisatore Dalmato in Zara.

Pisma i novce treba sljati «Uredu Objavitelja Dalmatinskoga u Zadru».

Objavitelj Dalmatinski. Avvisatore Dalmato.

Službene su jedine vijesti sadržane u «Službenoj strani» i u «Službenim spisima»: (Sono ufficiali soltanto le pubblicazioni comprese nella «Parte ufficiale» e negli «Atti ufficiali»)

IZLAZI SRIJEDOM I SUBOTOM

SI PUBBLICA AL MERCOLEDI ED AL SABATO

NESLUŽBENI DIO

Zivinske pošasti. U roku od 14 septembra do 21 septembra 1917 vadale su megu domaćin životinjama u Dalmaciji ove pošasti:
Konjski svrab u 1 mjestu općine Vodice, pol. kotar Šibenik.

Upala sljezene u 2 mjesta Zadarske općine, pol. kotar Zadar

Slinavka i šap u 1 mjestu Rapske općine i u 2 mjesta Paške općine, pol. kotar Zadar.

Sakagijija u 1 mjestu Sinjske općine, pol. kotar Sini.

PARTE NON UFFICIALE

Epizootie. Nel periodo dal 14 settembre al 21 settembre 1917 fra gli animali domestici della Dalmazia dominavano le seguenti epizootie:

Rogna dei cavalli in 1 località del comune di Vodice, distretto politico di Sebenico.

Infiammazione della milza in 2 località del comune di Zara, distr. distretto politico di Zara.

Afta zoppina in una località del comune di Arbe ed in 2 del comune di Pago, distr. pol. di Zara.

Moccio in 1 località del comune di Sinj, distretto pol. di Sinj.

OBJAVA

za školsku godinu 1917-1918.

Upisivanje učenika kod upraviteljstva nautičke škole slijedit će na 1 i 2 oktobra od 8 ura do 12 pr. p.

Prijamni i popravni ispit održat će se na 3 i 4 oktobra od 8 ura pr. p. a redovito poučavanje počat će na 6 oktobra.

Školska će se godina otvoriti na 5 oktobra sa svečanom službom božjom u 3 ura pr. p. a redovito poučavanje počat će na 6 oktobra.

Učenici, koji žele biti primljeni u 1. razred pripravnog tečaja, mora da budu praćeni od svojih roditelja ili skrbnika, dokazom, da su navršili dvanaestu godinu ili da će je navršiti tekuće sunčane godine. Prijamnici valja da polože prijamni ispit u čitanju, pisanju i računanju, i to u onom opsegu, koliko se zahtijeva u petome razredu jedne šestorazredne pučke škole.

Ali srpsko-hrvatski jezik nije materinski dotičnih prijavnika, onda će

oni morati dokazati toliko poznavanja istoga, koliko treba, da budu mogli korisno slijediti obuku.

Oni, koji bi htjeli biti primljeni u 1. strukovni razred, valja da prikažu upraviteljstvu a) svjedodžbu državnog liječnika o dobrom fizičnom zdravlju, osobito o dobrom sluhu, vidu i tačnom i sigurnom razaznavanju boja; b) dokaznicu, da su navršili 14. godinu ili da će im 14 godina biti navršena u dotičnoj sunčanoj godini; c) svjedodžbu drugog prijamnog razreda jedne c. k. nautičke škole ili svjedodžbu niže gimnazije ili niže realke ili svjedodžbu ironazredne građanske škole, a u ovom posljednjem slučaju sa povoljnim uspjehom u svim predmetima; d) da se podvrgnu prijamnom ispitu u svim predmetima prama naukovnoj osnovi prijamnih tečaja. Tepavci ne mogu biti primljeni u zavod.

Kotor, 22 septembra 1917.

Upraviteljstvo c. k. nautičke škole.

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izveštaji austro-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 26. Službeno se javlja:

26. septembra 1917.

Istočno bojište:

Kod Seretha njemačke su čete iznijele u jednom preduzeću, koje je izvedeno do stražnjih neprijateljskih linija, preko 150 zarobljenika i više mitraljeza.

Talijansko bojište:

Na brdu S. Gabrijela i kod Kala neprijateljski izvidnički odijelci bijahu uzbrljeni. U Tonalskom odsječku i zapadno od Tolmina naše su jurišne čete iznijele zarobljenika. Letjelicka djelatnost bila je na Soči izmještu Gave i Valsugane vrlo živahna.

Jugo-zapadno bojište:

Sarno umjerenja artiljerijska djelatnost.

BEČ, 27. Službeno se javlja:

27. septembra 1917.

Istočno bojište:

U kraju na istoku od Radautza vatra je neprijateljske artilerije na mahove oživjela.

Talijansko bojište:

Kod vojne skupine generala Boroevića letioci i obrambene vatre oborise tri neprijateljske letjelice. U području Tonala patrole visoke planine dopričeše iza neprijateljske fronte, i tamo lagumaše dvije stanice žične željeznice, uništise više magaza, te se povratise sa zarobljenicima a bez vlastitih gubitaka.

Jugo-istočno bojište:

Nije bilo ozbiljnih bojeva.

Doglavica generalnog štaba.

Telegrammi della Redazione.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

I bollettini dello stato maggiore generale austro-ungarico.

VIENNA, 26. Si comunica ufficialmente:

26 settembre 1917.

Teatro della guerra orientale:

Presso il Sereth truppe germaniche riportarono da un'operazione eseguita fino alle linee nemiche posteriori, oltre 150 prigionieri, e parecchie mitragliatrici.

Teatro della guerra italiano:

Sul monte San Gabriele e presso Kal vennero respinti riparti nemici di ricognizione. Nel settore del Tonale e ad ovest di Tolmino le nostre truppe riportarono dei prigionieri. L'attività aviatoria sull'Isone, poi fra l'Adige e la Valsugana fu molto vivace.

Teatro della guerra sud-orientale:

Soltanto moderata azione d'artiglieria.

VIENNA, 27. Si annuncia ufficialmente:

27 settembre 1917.

Teatro della guerra orientale:

Nella regione ad est di Radautz, ad intermittenze, si è ravvivato il fuoco dell'artiglieria nemica.

Teatro della guerra italiano:

Presso il gruppo d'eserciti di Boroević per opera di aviatori e del fuoco di difesa furono fatti precipitare 3 velivoli nemici. Nella regione del Tonale pattuglie d'alta montagna giunsero dietro il fronte nemico, fecero saltare due stazioni funicolari e distrussero parecchi magazzini: fecero ritorno senza perdite con prigionieri.

Teatro della guerra sud-orientale:

Nessun'azione combattiva di maggiore entità.

Il capo dello stato maggiore generale.

Izveštaji njemačkog velikog glavnog stana.

BERLIN, 26. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan, 26. septembra 1917.

Zapadno bojište:

Vojna skupina nasljednika prijestola Rupprechta:

Na flandrijskoj bojni frontu boj vatrom je od jučer iznova jako oživio. Izjutra naše su čete pretele snažnom navalom jedan dio zemljišta što smo dana 20. septembra izgubili na sjeveru od ceste Menin-Opres. Englezi pokušahu četverokratnim žestokim protunapadom da nas nanovo potisnu. Neprijatelja smo odbili i zadržali smo zemljište izvojnišeno između Polygonske šume i velike ceste. Poslije jake vatre preko noći, jutros artiljerijska vatra poraste do ubrzane vatre od Houthoultske šume do Kanala Comines-Opres. Poslije toga Englezi preduzeše na najvećem dijelu ove fronte pješadijskih napada. Bitka je u punom jeku. Na večer Englezi napadoše kod Gouneclena i prodrijaše prijelazno u naše linije; protunapadi protjoraše neprijatelja.

Naši su letioci naveče iznova napali London i engleske obalne trgčave s obe strane Kanala. Bombe što su bačene na Ramsgate, Margate, Dover, kaogod i na Boulogne, Calais, Gravellines i Dunkerque prozrekovala su opaženih požara. Jedna naša letjelica nije se povratila.

Istočno bojište:

Vojna skupina nadvojvode Josipa:

Na jugu od Sereta njemačke jurišne čete provališe do iza linija ruskih pozicija te pošto su uništile neprijateljske opkopne naprave, povratili se sa preko 150 zarobljenika i više mitraljeza.

Maćedonska fronta:

Stanje se nije izmijenilo.

BERLIN, 27. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan 27. septembra 1917.

Zapadno bojište:

Bitka u Flandriji jučer je bijesnula od rana jutra do mrkne noći. Poslije ubrzane vatre nečuvene jakosti, engleska je pješadija udarila između Mangelaere i Hollebeke. S obe strane Langemarcka neprijatelj je po više puta navaljivao, a uvijek ga se odbijalo. U kraju na istoku od St. Juliena do ceste Menin-Opres uspjelo je Englezima da za jedan kilometar duboko provale u našu obrambenu zonu; ali u ljutim bojevima sa izmjeničnom srećom, bio je neprijatelj na više mjesta uzbijen. Osobito uzorna bila je borba na putevima, koji se od Zonnebeke prema zapadu razgranajuju, a u večer oko Ghelunelle. Ovo je selo ostalo u našim rukama. Više na jugu pa do kanala Comines-Opres engleske su se navale skršile sa znatnim gubicima. Neprijatelj nije dosad ponavljao svoje napade. Na fronti bilo je uloženo najmanje dvanaest engleskih divizija, ali nijesu uzdrmale snagu naše obrane. Na ostaloj zapadnoj fronti artiljerijski bojevi i lokalni okršaji na pretpolju.

Jučer se oborilo hicima 17 neprijateljskih letjelica.

Istočno bojište i maćedonska fronta.

Ništa osobita.

Prvi general kvartirmajstor Ludendorff.

I boilettini del grande quartiere generale germanico.

BERLINO, 26. Il Wolff Bureau comunica:

Grande quartiere generale, 26 settembre 1917.

Teatro della guerra occidentale:

Gruppo d'esercito del principe ereditario Rupprecht:

Sul fronte di battaglia delle Fiandre da ieri la lotta d'artiglieria si è fortemente rianimata.

Alla mattina le nostre truppe ripresero con un vigoroso assalto una parte del terreno, perduto il 20 settembre, a nord della strada Menin-Opres. Gli Inglesi tentarono con un quadruplice violento contrattacco di spingereci nuovamente indietro. Il nemico venne ribattuto. Il terreno conquistato fra il bosco Polygon e la grande strada venne da noi mantenuto. Dopo un forte fuoco durante la notte, l'azione dell'artiglieria dal bosco di Mouthoulst fino al canale Comines-Opres crebbe questa mattina fino a un fuoco a stamburate. Sulla maggior parte di questo fronte s'impegnarono quindi attacchi inglesi di fanteria. La battaglia è in pieno corso. Alla sera gli Inglesi attaccarono presso Gouneclen e penetrarono trasitoriamente nelle nostre linee. Contropunte respinsero il nemico.

I nostri aviatori attaccarono alla sera nuovamente Londra e le piazze inglesi sulla costa da ambo i lati del Canale. Bombe lanciate su Ramsgate, Margate e Dover nonché su Boulogne, Calais, Gravellines e Dunkerque determinarono incendi accertati. Uno dei nostri velivoli non ha fatto ritorno.

Teatro della guerra orientale:

Fronte d'eserciti dell'Arciduca Giuseppe:

A sud del Sereth truppe d'assalto germaniche penetrarono fino nelle linee retrostanti della posizione russa. Dopo distrutte le installazioni dei fossati nemici, ne fecero ritorno con più di 150 prigionieri e parecchie mitragliatrici.

Fronte macedone:

Situazione inalterata.

BERLINO, 27. Il Wolff Bureau comunica:

Grande quartiere generale, 27 settembre 1917.

Teatro della guerra occidentale:

La battaglia nelle Fiandre infuriò ieri dal primo mattino fino a notte tarda. Dopo un fuoco a stamburate di inaudita veemenza, la fanteria inglese avanzò fra Mangelaere e Hollebeke. Da ambo i lati di Langemarck, il nemico, ripetutamente attaccante, venne sempre ribattuto. Nella regione ad est di Saint Julien fino alla strada Menin-Opres riesci agli Inglesi di fare un'irruzione nella nostra zona di difesa fino ad un chilometro di profondità, tuttavia il nemico, in lotte accanite e fortunate, venne in molti punti ributtato. Si è combattuto con particolare accanimento lungo le strade che vanno da Zonnebeke verso ovest, ed alla sera intorno a Ghelunelle. Il villaggio rimase in nostro possesso. Più a sud fino al canale Comines-Opres gli assalti inglesi crollarono con perdite copiose. Il nemico fino ad ora non ha rinnovato i suoi attacchi. Sul fronte erano impegnate almeno 12 divisioni inglesi, che però non hanno scosso la saldezza della nostra difesa. Sul resto del fronte occidentale lotte d'artiglieria e fazioni locali d'avancampo. Ieri furono abbattuti 17 velivoli nemici.

Teatro della guerra orientale e fronte macedone.
Nulla d'essenziale.

Il primo quartiermastro generale Ludendorff.

Službeni spisi Atti ufficiali

● G L A S.

Ispiti liječnika i veterinara za postignuće stalnog mjesta u javnoj zdravstvenoj ili veterinarskoj službi u smislu naredbe č. k. ministarstva unutrašnjih posala od 21. ožujka 1873. l. d. z. br. 37 držat će se u Gracu tijekom mjeseca studenoga 1917.

Odnosne molbe opskrbljene ispravama po §§ 7 i 17 gorinavedene naredbe imaju se prikazati č. k. Planjjesništvu u Gracu do 15. listopada 1917. Zadar, 23. rujna 1917.

Od č. k. dalmatinskog Namjesništva.

RAZGLASI

3-3

T 3-17
2

UPUĆENJE POSTUPKA ZA PROGLAŠENJE SMRTI.

Tvrđi se da je Ivan Prčević pok. Luke rečeni Šiša iz Sresera od Janjine rođen 13. marča 1859. otputovao za Ameriku nazad 40 godina i

da nije nikada ni direktno ni indirektno dao o sebi traga.

Pošto se iz pretpostavljenoga mora držati da će nastupiti zakonska predmjera smrti u smislu § 24. br. 1. o. gr. z. upućuje se na prijedlog Mare žene Stjepa Grbića iz Sresera postupak za proglašenje smrti nestaloga.

S toga se svakoga poziva da dađe sudu ili skrbniku pospოდinu Miljenku Franasoviću zamjeniku č. k. notara Orebića vijesti vrhu njega.

Pozivlje se Ivan Prčević pok. Luke rečeni Šiša da stupi pred potpisani sud ili da kakomudrago prijavi da još živi.

Sud će nakon 15. septembra 1918. na ponovljeni prijedlog odlučiti o molbi za proglašenje smrti.

Dubrovnik, 20. kolovoza 1917.
Od č. k. okružnog suda. Odio I.

Poslovni broj C. W. 86-17
1

OGLAS.

Proti Šimunu i Mati Gospodnetiću Pinka pok. Ante i družini iz Dola čigovo je boravište nepoznato, prikazala je Dolska Težačka Blagajna sada u likvidaciji zastupano po likvidatorima Marku Matuliću te Anti i Ivanu Gospodnetiću po odvj. dru. Anti Colombisu u Supetru kod č. k. kotarskog suda u Supetru tužbu radi isplate kruna 535.83.

Na temelju ove tužbe bi urečeno ročište dneva 29. oktobra 1917. u 9

sati pr. pod. soba br. 14 kod potpisnog suda.

Za očuvanje prava Šimuna i Mate Gospodnetića Pinka pok. Ante postavlja se gospodin Juraj Dominis načelnik Postira za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati spomenute osutnike u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni nestupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Supetar, 7. rujna 1917.
Od č. k. kotarskog suda. Odio II.

Poslovni broj S. III. 3-12
125

UKINUĆE STJEČAJA.

Zajednički dužnik Augustin Zigor u Šibeniku.

Stječaj, što je zaključkom, poslovni broj S. III. 3/12-1, 15/7-12 otvoren nad imovinom zajedničkog dužnika, ukida se prema § 139. stječ. r. poslije razdiobe imovine mase.

Šibenik, 11. septembra 1917.
Od č. k. okružnog suda. Odio III.

Br. 79. - U Za

Cijena je na godišnjicu...
Dijeljenje...
Dijeljenje...
Dijeljenje...

Objavi

Službene su jedino vijesti...

IZLAZ

Izveštaji

BEČ, 29. Službeni...
29. septembra 1917...
Istočno i ar...
Stanje se nije iz...
Talijansko b...
Na sjevernoj pad...
porasla. Na Chiesu u...
koji su napadali.

Dogadjaji na

Da se odvrti nap...
18. septembra na večer...
nario, u večer dana 2...
tražio je zrakoplovnu...
već u septembru 1916...
garu privezan, a protiv...
put naši su hidroplani...
kopljov, koji se u hang...
zašao, digao se do n...
opazile do na 30 pom...
zdrave povratile.

Napad, što je u...
letjelica na okolici D...

Dana 28. septemb...
se bombama a bez us...
ničku lagju, koja je bi...

BEČ, 30. Službeni

30. septembra 1917...
Istočno bojiš...
Bez promjene...
Talijansko b...
Južni dio visorav...
jučer iznova pozorište

Talijanci nijesu r...

Izveštaji

BERLIN, 29. Wol...
Veliki glavni stan...
Zapadno boji...
Na Flandrijskoj o...
namo kod Zonnebecke...
bijeni. Na cesti Opres...
koje je još držao...
Na sjeveru istok...
rastao neko vrijeme z...
uspjeh.